

# t15\_bvfunc\_4 (TMUHZSuT- FLaoPV8Hhkdgv4isshVcTARqX8p)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_margrel1 : \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k10\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k12\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1 X1) \wedge \\ & (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ & k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) (k12\_bvfunc\_1 X0)) \Leftrightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & X1 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 X2 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ & X0 X1)))))) \wedge ((v1\_funct\_1 X3) \wedge ((v1\_funct\_2 X3 X0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ & X3 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2 X0 X1 X2 \\ & X3) \Leftrightarrow (X2 = X3)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge (((v1\_funct\_1 \\ & X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 \\ & X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ & X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X2)) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 \\ & (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1 X1) \wedge ( \\ (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X3.((v1\_funct\_1 X3) \wedge \\ ((v1\_funct\_2 X3 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\ (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X4.((v1\_funct\_1 X4) \wedge \\ ((v1\_funct\_2 X4 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X4 (k1\_zfmisc\_1 \\ (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (((r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) (k12\_bvfunc\_1 X0)) \wedge (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ (k10\_bvfunc\_1 X0 X3 X4) (k12\_bvfunc\_1 X0))) \Rightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ (k10\_bvfunc\_1 X0 (k10\_bvfunc\_1 X0 X1 X3) (k10\_bvfunc\_1 X0 X2 X4)) \\ (k12\_bvfunc\_1 X0)))))) \end{aligned}$$